

Z A P I S N I K

15(IV) zajedničke sjednice Opštinskog vijeća i Vijeća radnih zajednica, održane (subota) 21 marta 1970. godine u prostorijama Doma kulture ,Velika sala.

Početak u 9,15 časova

Sjednici predsjedava Živko Babić predsjednik Skupštine Opštine.

Zapisnik vodi stenograf Anita Ćuković radnik organa uprave.

ŽIVKO BABIĆ

Prije prelaska na rad današnje sjednice pozivam da minutom šutnje odamo počast postradalim rudarima u Brezi, te predlažem da izdvojimo iznos od 3 milijuna dinara poredicama postradalih rudara.

~~Nakon~~ tega predsjedavajući konstatiše da je prisutno 88 edbora i da ima potreban broj za kverum sjednice.

Konstatiše da sjednici prisustvuju drugovi izvršnih tijela društveno političkih organizacija ,predstavnici radnih organizacija kao i naši poslanici koji inače prisustvuju sjednicama.

Predlog dnevnog reda ste primili.Predlažem izmjene i dopune dnevnog reda.

I.SKRAĆENI POSTUPAK.

Briše se 1.tačka Predlog Rješenja o upotrebi sredstava budžetske rezerve u iznosu od _____ dinara za pomoć poredicama postradalih rudara u Brezi.

II.REDOVAN POSTUPAK.

~~8. tačka~~ Briše se Prijedlog zaključka o odobrenju stalne lokacije za

izgradnju :

- a) Poredilišta,
- b) Hitne pomoći,
- c) Polikliničke službe

Briše se 12 tačka. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o jedno-kratnoj pomoći domaćinstvima postradalim od zemljotresa od 26 i 27. oktobra 1969. godine,

tako da izmjenjeni dnevni red glasi ovako:

I. SKRAĆENI POSTUPAK:

1. Prijedlog Zaključka o podnešenju zahtjeva Saveznom izvršnom vijeću i Izvršnom vijeću SRBiH za predlaganje izmjena Zakona o eksproprijaciji Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u građevima i naseljima gradskog karaktera i Zakona o ostvarivanju prvenstvenog prava korištenja na građevinskom zemljištu.

2. Prijedlog Zaključka o podnešenju zahtjeva Izvršnom vijeću Skupštine SRBiH za predlaganje dopune Zakona o građevinskoj inspekciji.

II. REDOVAN POSTUPAK

3. Razmatranje Osnove za izradu programa obnove i razvoja banjalučke opštine.

4. Prijedlog Zaključka o odobrenju stalne lokacije za izgradnju :

- 1. Medicinske škole i
- 2. Gimnazije.

5. Prijedlog Odluke o osnivanju Fonda za fizičku kulturu.

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za fizičku kulturu.

7. Prijedlozi rješenja postavljenju :

- a) sanitarnog inspektora,
- b) tržišnih inspektora

8.Prijedlog Rješenja o razriješenju predstavnika Skupštine opštine u Skupštini Osnovne zajednice obrazovanja i

9.Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Skupštine opštine u Skupštini Osnovne zajednice obrazovanja.

10x

Pitanje Poređilišta, hitne pomoći i polikliničke službe razmatrano je na zajednički sjednicama Savjeta za urbanizam i Savjeta za zdravstvo i zaključeno je da se na današnjoj sjednici ne razmatra, dok se ne rješi cijelokupna lokacija, samo da se razmotri pitanje Medicinske škole i pitanje Gimnazije.

Otvaram pretres po predloženom dnevnom redu.

Stavljam na glasanje ovako predloženi dnevni red.

Predloženi dnevni red usvaja se jednoglasno.

Otvaram pretres po zapisniku sa prešle sjednice t.j. 14 (IV) zajedničke sjednice.

Konstatuje da se zapisnik jednoglasno usvaja.

Potpredsjednik Skupštine Opštine Javor Tomisla predlaže da se predne na

Ad / 1

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA SAVEZNOM IZVRŠNOM VIJEĆU I IZVRŠNOM VIJEĆU SRBIH ZA PREDLAGANJE IZMJENA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI ZAKONA O ODREĐIVANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GRADOVIMA I NASELJIMA GRADSKOG KARAKTERA I ZAKONA O OSTVARIVANJU PRVENSTVENOG PRAVA KORIŠTENJA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU.

Izvjestilac: Nijaz Hasambašić

(prilaže se zapisniku)

Javor Tomislav

Čuli ste predloge Zaključka.

Stavlja na glasanje i konstatiuje da se jednoglasno usvaja.

Ad / 2

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA IZVRŠNOM VIJEĆU SKUPŠTINE SRBIH ZA PREDLAGANJE DOPUNE ZAKONA O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI.

Izvjestilac : Rade Kovačević.

Javor Tomislav

Otvaram pretres po ovom prijedlogu.

Stavljam na glasanje ovu tačku dnevnog reda.

Konstatiuje da se jednoglasno usvaja Prijedlog Zaključka o podnešenju zahtjeva Izvršnom vijeću Skupštine SRBiH za predlaganje dopune Zakona o građevinskoj inspekciji.

REDOVNI POSTUPAK

Ad /3

RAZMATRANJE OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA OBNOVE I RAZVOJA BANJALUČKE OPŠTINE.

Izvjestilac: Živko Babić.

Svi materijali su složeni po programu kako su predlagale grupe ljudi koji rade po pojedinim oblastima. Izbjegli smo cifre.

Iza tih programa staje oni koji su predložili.

Mi ovdje zauzimamo stav same o nekim pitanjima. Za saobraćaj se mi izjašnjavamo, ovi drugi pokazatelji to su sastavljeni od drugih organizacija. Mi pokazujemo kako bi trebalo organizovati, istovremeno obavezujući se. Mi ovdje zauzimamo stavove i imamo pitanja o kojima se mi nismo izjasnili zauzeli svoje staveve, već predlažemo u principu da povedemo raspravu.

Javor Tomislav

Oni kojek žele diskutovati da se pismeno javi.

P a u z a

Živko Babić otvara diskusiju po Ad/2

DURAN VLADO - "Vitaminka"

Drugevi i drugarice ,hoću da iznesem neke podatke kao predsjednik Fonda za poljoprivrednu preizvodnju u privredi i preradivačku industriju.Zaestalost našeg sela ima svoju osnovu ukoliko se baziramo na podatke koji su izneseni.Na području komune ima 8600 ali 57% od poljoprivrede 42 %.U bruto proizvodu selo učestvuje 5,1 % u nacionalnom dehotku 8,5 %.Privatni sektor je uglavnom zastupljen 87 %.Ovdje imamo jako slabu usmjerenost posjeda ,gdje je na domaćinstve odpadale 30 dunuma obradive zemlje.(Iznos podatke koliko krave davaju žitara mlijeka i t.d.) Ove sam iznio da bi operisali s zadatcima koji su poznati da bi došli do saznanja da na području komune postoji veliki raskorak izmedju preizvednje u gradu ,što možda nije karakteristične ~~izgradnjom~~ najvećem dijelu komune u našoj zemlji.Večarstvo one u kvalitetnom smislu ide na posjed ,gdje je najveći dio šljiva posjed ,gdje je najveći dio šljiva zastupljeno ,a one druge voće nije za konzumnu upotrebu, izuzimajući preradu.Mi se često puta pitamo kojim putem krenuti da nađemo našu bazu, da ocjenimo položaj i da jačamo produktivnost.Pokušaji su bili,ali činjenica je da kompleksnost snaga naše komune ne dozvoljava da pravimo velike skokove,jer uzimajući širi napredak sela on je ovisan ne samo o užeji poljoprivrednoj proizvodnji , već je vezan o nizu faktora (škole svijetlo,putevi i t.d.) Jasno je nama svima da nismo u mogućnosti napraviti velike skokove. Imame poteškoća koje često puta neharmonično izbacujemo snage. U dosadašnjem načinu rješavanja mi nismo bili objedinjeni. Nije posto-

jala objedinjenost u akcijama, kretali smo se posebne zadruge, posebno prerađivačka industrija, tako da nismo mogli zajednički sredstva da iskoristimo. Često puta i mi u Savjetu za poljoprivrednu smo ostali na starem tipu rješavanja tog problema što se odrazilo (navada se na strani 21 Osnove za izradu programa obnove i razvoja Banjalučke opštine) gdje se jednostrane obuhvača sve od koke do šljive.

Naš Savjet je te razmatramo i došao do zaključka, da bi morali objediniti takve akcije, gdje bi mogli od početka do kraja da završimo. Često puta se razbacujemo s sredstvima a na onima gdje je perspektiva sumnjiva. Pitanje je da li mi možemo sve svladati u jednom zalogaju, onda se sredstva razvede i nijedna akcija ne uspijeva. Možda bi uspjeli da poboljšavamo na bazi ekonomskih mogućnosti. Ja smatram da je napravljena greška kada smo ukinuli poljoprivrednu službu. Naša komuna ne posjeduje poljoprivrednu službu. Postoji kod pojedinih organizacija i one individualne te rješavaju. Ne postoji baza koja bi davala stručna obrazloženja. Postojele su poljoprivredne stanice, ali pošto smo rekli da je nerentabilne i one su nestale. Smatram da te nije bio razlog da ih ukinemo. Pedime od predpostavke na pr. školstvo kao same ne daje direktni napredak, onda bi napravili kardinalnu grešku ako bi ukinuli, Imamo referente koji se bave administrativnom službom.

Zato je predlog Savjeta da se formira poljoprivredna služba, koja bi davala rješenja i za okolne opštine.

Druge pitanje prerađivačke industrije. Moramo se boriti za ujedinjenje preizvodnje i potrešnje, jer mi ne djelujemo kompletne preizvedački. Ne postoji nijedan elaborat gdje je obuhvaćena prerađivačka industrija i primarna preizvodnja. Činjenica je da je sировина strahovite velika svakva u cijeni koštanja u finalnom proizvodu. U prerađivačkoj inudstrijiji morali bi shvatiti da ne treba iz sentimentalnih pobuda da se vežemo već da je te nužnost. Ja želim da

naglasim da imamo i Žite premet, Stečara i niz tih trgovinskih organizacija i preradivački koje nisu dobre zagazile u problem primarne preizvednje ,koje su se postavile kao primarne.Ne postoje koncepcija kod modernizacija.Pred."Stečar" oni bi morali daleko modernijim putem krenuti u svojim koncepcijama premetu i preizvednji.Mislim da mi ne bi smjeli dezveliti da pređe nijedan ekonomska elaborat ,koji ima mogućnosti da se veže na primarnu preizvednju, a koji nije vezan.U svijetu se pokazuje snaga da je preradivačka industrija velika snaga ,koja može čitav jedan regional da podigne.Mi se moramo boriti za selekciju u preizvednji.Mi ustvari unutar preizvednje tolerišemo konzervativna shvatanja i danas se ta ista sredstva treše na takve preizvednje zato što su ušla u budžet.Ne možemo mi njih prilagođavati konzervativnim pogledima preizvedača.

Mi smo na dobrem putu.Uspostavili smo kontakte sa širjim regionom,
~~univerzitetima i razvojnim programima~~ ("Mladen Stejanović"
Bos.Gradiška,"Besanka" kao pogon BADEL-a Zagreb ,te zemljogradnička zadruga Banjaluka,Broznazi Majdan i Ivanjska .Ta grupacija preduzeća predstavlja poljoprivredni-prehrambeni kompleks,u okviru kojeg postoji mogućnost većeg stepena poslovne saradnje, putem kojeg treba da se obezbjedi unapređenje poljoprivredne preizvednje individualnog sektora.

PEPINOVIC DRAGO

Na strani 38 bilo je rijeći o novelaciji urbanističkog programa tu je obuhvaćeno i područje Bronzanog Majdana ,Ivanjske i Krupe na Vrbasu.Predlažem da se ta novelacija preduži i na područje Piskavice i da se sprijeći predaje zemljišta iz opšte narodne imovine.

Drugo želim naglasiti da predлагаči ovog materijala nisu svijesni propusta eko izgradnje školskih objekata. Škola u Gornjoj Piskavici teško je oštećena, zidovi su natopljeni vodom od izvora koji se pojavio, tako da postoji opasnost za tu zgradu.

Predlažem da se u 1970. godini uzme u rješavanje Osnovna škola u Gornjoj Piskavici, ukoliko se tu ništa ne poduzme doći će do rušenja.

TADIĆ NOVAK

Želim da diskutujem o tri pitanja.

1.U materijalu koji smo dobili navedi se da je izvršena procjena svih objekata. Ako se misli na grad onda je tačno, ali na mojej jedinici nije izvršeno. Rečeno je vlasnicima da će doći komisija, ali do danas nije došla. Pomoćnik sekretara Milić Njegoslav je rekao da će doći, do danas nije došla komisija.

ŽIVKO BABIĆ

Sve su procjene izvršene, čak i one gdje nisu bile komisije. Išlo se na ukupnu procjenu šteta, jer nema to treba.

TADIĆ NOVAK

Drugo predložio bi da se u odluku koju smo ranije donijeli unese, odnosne da uđu i objekti bunari i cisterne i štale.

Kod nas imamo bunara koji su uslijed zemljotresa popucali a iz njih se služile 20 - 30 ljudi. Također i štale su potpuno srušene. Stoga smatram da je potrebno da se odluka dopuni.

Treće što me iznenaduje to je da školski objekti nisu ušli u sanaciju, dok u Kadinim vjedama i Lekvarima je ušlo u sanacioni plan.

Hoćemo li vršiti sanaciju škola iz vlastitih sredstava, ili iz drugih fondova kao škola iz Kola.

Predložio bih da i naša škola uđe u sanacioni plan.

EXPRESANOG JAVNIKU

U predhodnoj diskusiji govorio je drugi Vlade o problemu grada i sela, pa se dotakao i problema zdravstva i saobraćaja. Na području Manjače nema zdravstvene zaštite. Ljekar koji dolazi u posljednje vrijeme neće nijednog bolesnika da primi koji se nije prije najavio. Čovjek iz Lokvača nije mogao da dođe prije da se prijavi, on ga vraća, tako da bolestan čovjek ponovno treba da ide nazad. Zdravstvena služba morala bi o tome da povede računa. Predhodni lekari koji su dolazili nisu tako postupali. Vezano za problem zdravstva je i pitanje saobraćaja, koji se ne odvija na području Manjače zbog snijega, zato što drugovi iz "Puta" nisu razčistili put. Putovi su neprohodni.

DUBO REFIK

U materijalu što smo ga dobili prije nekoliko dana nabacana su neka pitanja, stanje kakve je bilo prije i poslije zemljotresa. Iz tih materijala nije se moglo vidjeti a nije se ni očekivalo da obuhvati sva pitanja. Uvedna riječ predsjednika je detaljna, što ne znači da se neće depunjavati i menjati. Prije prelaska na diskusiju želim napomenuti. U materijalima vidimo da je u komuni zaposlenost bila oko 18% što je na nivou prosjeka Republike i Jugoslavije. Budući da Banjaluka po svom položaju geografskom i po preduzećima koja se nalaze morala da čini veći prosjek od Republičkog. Potrošnja u komuni je ispod republike, te je razlog da su i komunalni objekti, loša kanalizaciona mreža pokriva grad od 30 - 50% ulica. Ulice su asfaltirane samo 40%, zdravstvena mreža ispod republike u odnosu na 1000 stanovnika i te stotinu manja, a o Jugoslaviji da ne goverim. Iz ovih podataka može se zaključiti, da su bazni uslovi bili niski i prije zemljotresa, da je uposlenost bila malena i da je privreda, posebno industrija

po obimu malena i da je industrija bila na granici rentabilnosti, što znači da u strukturi nije bila dobra. Ovo potvrđuje činjenica da je skoro 50 % radnih organizacija iz grupe industrije poslovala sa niskim ličnih dohotkom u toj mjeri da ako bi se lični dohotak povećao da bi onda radna organizacija došla u gubitak. Prema tome, mi nismo di do sada pokrivali sve potrebe iz budžetske potrošnje, treba istaći da se naše potrebe svake godine sve više povećavaju, htjeli mi to ili ne.

Činjenica je, da sredstva koja će nam biti pružena u ovom periodu po dimenziji neće biti u mogućnosti da pokriju naše potrebe, pa prema tome morat će se učiniti nešto. Nameće se potreba izrade plana obnove koji će obezbijediti skladan razvoj. Bit se odnosi na skladnost ulaganja kapitala. Ovo pitanje je velike osjetljive, jer bi privreda trebala biti u prioritetu. Sigurno je da se jednostranost neće moći prihvati, a sredstava neće biti dovoljne. Glavna je realnost i umjerenost. Ako uspijemo neki da biti umjereni, sigurne je da će se naći objekti bez velikih šteta, naci će se sredstava da privredni objekti budu više zastupljeni. U ovom periodu građevinarstvo će imati prvo mjesto, jer o tome zavisi čitava obnova. Posebno pitanje se postavlja za ulaganje u industriji. Mišljenja sam da prioritete treba dati u takve objekte koji će moći brže da dadu efekte. Da se finansiraju u prvom planu takve fabrike koje traže manje učešće kapitala po jednom uposlenom, a gdje su efekti po uposlenom veći, kako sa stanevišta preduzeća, tako i sa stanevišta Komune. Veča uposlenost, veča budžetska sredstva. Ovakvim investiciranjem će se već u prvim godinama obnove povećati priliv sredstava i omogučiti veča budžetska potrošnja, o čemu sam i ranije govorio.

To znači da bi obezbjedili da u relativno kratkom roku sami sebe finansiramo. Sredstva koja će biti stavljeni na raspolažanje našoj komuni neće biti dovoljna i biće potrebna dalja sredstva banaka ~~u~~ jer ~~xxxxxx~~ kroz obnove se proteže i razvoj. Stoga se nameće potreba da privreda uprave koristi sredstva uglavnom iz banaka kao vlastite učešće kod zahtjeva kredita kod banaka. Međutim većina radnih organizacija ide na kraće rekeve obnove, izgradnje, te će sigurne nedostajati sredstva. Radi tega bi bilo potrebno izanalizirati mogućnosti zajmova iz drugih izvora, bar u periodu dok pritiču sredstva sistemskih rješenja društva. Ove je potrebno radi tega da se ne usperi razvoji privrede od koje ćemo svi očekivati mnogo, a koja će biti ipak dosta zadužena. Finansiranje razvoja u privredi treba postaviti na regionalnoj osnovi, tako da preduzeća ne budu sama sebi cilj, nego da se već u prvim programima povežu sredne djelatnosti sa srevinskom bazom, kao da budu tehnološke i druge povezanosti. Ovakvim načinom programiranja će se uočiti potrebe u pogledu obima, kapaciteta će se uskladiti, rezerve će biti aktivirane. Ovim programiranjem bi se obezbjedila skladnost razvoja svih privrednih grana, koje čine jedan lanac u preizvednom procesu. Na pr. gorovite razvoju mehaničke prerade drveta a zanemaruje se šumarstvo, preizvednja stolarskih ploča i drugih materijala bi bio absurd. Radi tega je neminovno sve programe raditi tako da programski zadatak bude regionalno povezivanje i zaokruživanje u jednom širijem tehnološkom smislu. Srednjoročni planovi treba po tom principu da se rade i program obnove preduzeća. Mi imamo dva momenta, jedno je saniranje prostora a drugo je razvoj. Teško je odvojiti saniranje od obnove.

MOMIR KAPOR

Iz materijala kojeg smo dobili vidi se da je Banjalučka privreda dosta zaostala, zastarjela tehnologija i da je manje više niska akumulatinost ,ali da se tu radi o relatinu dobroj strukturi privrede na konkretnе kapacitete, da se radi o pretežnoj industriji koja ima visoki stepen obrade, da se debre poslovale i da se vodile računa o svim principima i uslovima koje je reforma regulisala i kadrovi u preizvednji bili su na visini svojih zadataka.Na kraju karakteristično je da je kao takva još i razorenа u velikom stepenu.Iz svega toga preizlaze zadaci,prije svega treba raditi na proširenju kapaciteta,fizičkom jačanju pojedinih pogona fabrika ili sprovođenju integracije, uključiti radne organizacije u veću cjelinu,treba raditi na rekonstrukciji i modernizaciji, te privreda kao program obnove stvaranje preduslova za daljnji razvoj pestizanja eva dva prva cilja.Treba na principima reforme u uslovima domaćeg i stranog tržišta razvijati preizvednju koja će davati najveće ekonomske efekte.Za to sve treba da se objedine sredstva koja će da se objedine putem sistema za obnovu i izgradnju, zatim treba povećati bankarska sredstva,sredstva radnih organizacija koje su zainteresirane za izgradnju.Da bi se to postiglo, da bi se ta sredstva racionalne koristila ,treba obezbjediti kadreve.To je manje više sadržano u materijalu.Njega primam kao osnovu ,ednosno treba da se oblikuje treba dati kvalitativne dimenzije, obezbjediti vrijeme u kojem će se sprevesti određeni zadatci i izračunati sredstva.Iz kredita ekonomski efekat treba doći do sagledavanja efekta zapošljavanja i t.d.Da bi se u cjelini oblikovao i postigao program o kojem će se raditi u svim područjima koje obuhvata.Zasad je inicijalno predstavljen osnov za izradu jednog takvog programa koji će imati svoje kvalitativne

dimenzije.Ja želim da upravo govorim o kadrovskim problemima. To je sadržaj u materijalu u Rezoluciji koja je dodata ovom materijalu.Sve ove programe treba da rade određeni kadrovi i da dadu najbolja rješenja , da preučavaju tržište,razne troškove ,sredstva i da ih obezbijeduju, da obnavljaju da grade, da stvaraju planove i sprevode u djelo i t.d. i na kraju da usmjeravaju na programe.Postavlja se pitanje da li mi imamo te kadreve, da li postoje .Ja bih rekao i ukoliko postoje, a oni takvi kakvi nam trebaju ne postoje , i ukoliko postoje nisu dobre organizovani ,nisu raspoređeni.Prema tome smatram da nisu ni maksimalne dobre iskoristi. Ima puno instrumenata koji djeluju svaki za sebe.Neću da rečem da nemaju program ali se programa ne pridržavaju nedopunjavaju, tako da kadrovi koji rade na sprevodenju rade posao koji će poslije trebati korigirati ili neko drugi da dovršava.Prema tome njihov efekat neće biti priznat.Mislim da se nismo dobre izorganizirali , da ne sjedi svatko na pravom mjestu.Ja bi predložio ,prije svega trebalo bi se dobre organizovati ,trebalo bi se idejno i politički ujediniti,više nego što je dosada bilo.To izgleda kao fraziranje ,ali vjerujete da to nije jednostavan posao, i ako bi htjeli te da ostvarimo da na mnogobrojne i delikatne zadatke u današnjoj situaciji imat ćemo puno problema.Trebali bi jednak da gledamo na mnogobrojne probleme i njihove rješenje ostanemo kao građani naše komune,onda treba te pestići angažovanosti svih društvenih faktora.Ne možemo se osloniti samo na Opštinsku Skupštinu ,na Direkciju za obnovu ni Upravni odber ni Socijalistički Savez , nego djelatnosti svih društvenih,političkih i drugih faktora.Ne mislim da se izade na konferencije, već mislim da druge privredne organizacije u raznim oblastima društvenog živata koje moraju izvršavati svoje zadatke i da na taj način opravdaju omaterijalizuju ono što je u programu

predviđeno i što se treba u određenom periodu sprovedi. Ako mi budemo imali mnogo promašaja, ako budemo imali takvu situaciju da veliki broj građana ne shvati i ne razumije, onda nećemo imati ni snagu ni jedinstvo u sprevodenju programa. Po mom mišljenju svaki program bi trebalo da bude posebna platforma aktivnosti svih građana, čije ostvarenje znači nešto u ostvarenju, morale bi da bude ne samo djelo građana u smislu njegovog realiziranja već i u smislu konstituisanja, da bismo se mogli nadati da će svi građani učestvovati s puno snage i razumjevanja u realizaciji. Jedan demokratski način u donošenju programa, ali imamo u vidu one osnovne da mi na bazi donjetih programa postižemo jedno jedinstvo, koje nam je potrebno u izvršenju jednog programa razvoja u našoj komuni. U teji izradi programa trebale bi djelovati u tom smislu da svaki konstruktivno učestvuje a posebno da u izradi pojedinih programa učestvuju stručni kadrovi. Rekao bih da bi trebali manje jednih druga da dočekujemo na busip i da od onog trenutka da se rade teze kad se pristupi jednom programu pa do njegove podpune realizacije. Međutim u praksi se često dešava a osjećam i sad u ovim trenutcima da se posebno, znači da se razumijeme, da ima mnogo snaga koje ne učestvuju dovoljno konstruktivno u formulisanju programa, ali su glasni u kritici programa koji izidu na svijetle dana i te ne u konstruktivnoj kritici, već da ta kritika kakva se čuje sije nepovjerenje, stvara zablude kod građana a ne pomaze korektnoj politici da koncepiraju još bolje, još korisnije program u raznim oblastima. To o čemu govorim je i politički problem. Zato trebaju da razmisle prije svega političke organizacije i da se iste tako organiziraju svi. Kad sam govorio o kadrovima nisam mislio na same stručne već i na političke, kako bi mi jedinstveno djelovali i postigli u što kračem reku

o svim
što više rezultata.Iz referata druga Žike čuli smo ~~maxim~~
problemima koji se nameću i svi jesni smo da je krajnije vrijednost me da se pred nas postavi da taj grad obnovima.

Za evake kratko vrijeme mi treba da obnovimo one što se vjekovima stvarale a što je za sekund uništene.

Mi moramo da konstatujemo da mi moramo da uložimo teliku snagu umnu i fizičku koja će biti sposobna da za kratko vrijeme postigne efekat koji su postigli ljudi kroz stoljeća.

Kad se tako kaže jasno je svakome koliko je krupan zadatak i odgovornost stavljen pred nas.Ne bi smjelo da se dešava da mi ~~komu~~ neodgovorni tom zadatku pridemo.Prema tome problem neodgovoran je kad se ne razumije pitanje nagradivanja kadrova.To mora da sazri u našim glavama ,mi moramo dobro da platimo ako hoćemo da ih imamo i da dobro rade. Zato se treba izboriti svim političkim sredstvima i drugo moramo da shvatimo da za te kadrove nije samo materijalna stvar već i drugi uslovi rada.Kad kažem materijalna baza,treba dati stalne ljude ,da imaju gdje da rade ,da budu plaćeni, da imaju gdje da izadu , a ne da bježe iz Banja luke.Zavisi to od iskustva od subjektivnih snaga ,od naših međusobnih razumevanja od naše međusobne saradnje i ukoliko će se omogućiti da postignu efekat u svom radu,jer je istina da niko pojedinačno ne može da napravi ,ali u saradnji da svi možemo postići značajne rezultate ako nastojimo da jedni sa drugima saradujemo i da se razumijemo.Meni je krive kad deđem u Banja luku i slušam više o teme kolike jekoji građanin debio pomoći,da li je mogao debiti više i t.d. sve je to sa stanovišta vlastiteg interesa.Nedovoljna je opšta briga o komuni kao sredini u kojoj treba da ostvarimo opšte uslove života i rada u kojem će svaki pojedinačni dati one što svojim radom znade što efektivnije , a da mu se za taj rad dade odgovarajuća nagrada.

Što se tiče kadrova treba stveriti uslove rada ,debaviti kadrove sa strane ospesobiti domaće faktore i školevanje nevih ~~faktora~~ kadrova.Ja smatram da bi to sve trebalo razraditi u konkretnom programu koji ne bi smješ da bude zbog kadrova potreba , već platforma jedne dobre smislijene politike u gradu.Ova Rezolucija nije omogučila dimenzije ona je principijelna u radu esnovne orientacije,ali nju treba upotpuniti programom u kome će se tačno kazati koliko kadrova treba ,koliko para treba ,iz kojih sredstava će se obezbjediti i Fond za obnovu i izgradnju je obavezan da učestvuje u snošenju troškova eko rješavanja kadrovskih problema.Ako mi trebamo da razvijemo ^{materijalnu} izgradnju ,kapacitete građevinskog materijala ,mi moramo da stvorimo nove kadrove ,da bi mogli obaviti zadatak koji se ne može obaviti bez stručnih kadrova. Svaka privredna i radna organizacija treba da učestvuje na njenoj realizaciji i na obrađivanju kadrova za svoju tehnologiju.Taj program treba da bude obaveza za sve.Ja mislim da je predviđeno da se u konačnoj redukciji ovog plana razradi takav program ,pa makar bio aneks.Druge pitanje je što će se u ovoj godini raditi , to je opšte pitanje koje se postavlja. Ja na to ne mogu dati konkretni odgovor.Da ljudima bude jasno obim radeva je esnovna funkcija,to je sadržaj u glavnem materijalu,mislim da će na to pitanje dati iscrpne odgovore program radeva koji će biti ubrzo donešeni ,poštete budu javne izdiskutovani bit će stavljeni na javne diskusije ,biće date kae orientacija ,jer će biti prije koncepiranja nego što ćemo znati s koliko ćemo sredstava u ovoj godini raspolagati. Prije nego što će Savezna Skupština donjeti instrumente ,ukelik bude doživjelo korekcije ,biće dimenzioniranja prema sredstvima koja budemo imali.U materijalu je rečeno , a moram i

ja da kažem kad je riječ o sredstvima , da one što želimo u ovoj godini da uradimo neće biti u mogućnosti da pokrijemo sa sredstvima koja smo dobili i koja ćemo dobiti u instrumentima za ovu godinu.Umešnost naših kadrova mora biti u tome da na svaki dinar povečamo još sredstva iz bankarskih sredstava i inostranih kredita.Na tome moramo mi od prvog momenta da radimo da bi što više povukli sredstava na sredstva ova koja će da pristižu.Što se tiče izgradnje pojedinih oblasti već ste čuli u današnjoj diskusiji i danas je bilo govora da će težište naše biti prije svega u obnavljanju stambenog prestera i obnovi porušenih kapaciteta privrede i vanprivrednih.Težište je u stambenoj izgradnji.Kad je riječ o stambenoj izgradnji onda mi smatramo da najveći broj građana može da stanuje u svojim stanovima ako se poprave što se može popraviti i u socijalističkom fondu i privatnom fondu.Onda dolaze zgrade nove koje ćemo u toku godine da gradimo.Impozantne su cifre koje govore o novej izgradnji.To nije rješavajuća količina stambenog prestera.Ukolike budemo dobre radili na obavljanju stambenih zgrada privatnog fonda,time ćemo olakšati stambeni problem.

Nastojat ćemo da planirane nove stambene izgradnji obezbjeđimo sredstva da neve izgradnje.Ne možemo dačne da kažemo količinu te su same broj stanovi,ali neznamo kolike ćemo sredstava moći izdvajiti za stambenu izgradnju ovaj program je orijentacioni.Što se tiče izgradnje školskog prestera i zdravstvenih institucija ,mislim da će se u toku ove godine ovaj program i sprevesti.Isto tako je opravdana obnova i izgradnja Medicinske škole koje presterije će služiti za bolnicu.To se može smatrati kao konačno, a što se tiče obavljanja privrednih kapaciteta tu je dešta rečeno u materijalu od čega se polazi. Pripisivajući ovogodišnjem cilju u kojem treba da

se privreda obnosi, ali odmah je rečeno da obnavljaajući privredne kapacitete treba voditi računa da se ništa ne odstupa od nekih konačnih rješenja perspektivnih koji se predviđaju u svakoj privrednoj organizaciji i da se dovede u sklad s obnovom u narednih nekoliko godina. Vrlo malo ćemo novih kapaciteta moći da gradimo u ovoj godini u oblasti privrede, ali to ne znači da debro i savremeno neće biti one što ćemo u okviru obnove ugraditi u pojedine tehničke procese u privredi organizacije. Ima kapaciteta koje ćemo morati iz temelja dizati. Na planu proizvodnje građevinskog materijala ukoliko se ustanovi da određeni građevinski materijal ima u blizini Banjaluke, da je racionalno razviti takve kapacitete da će se ta proizvodnja trošiti, onda će sigurno doći do novih ulaganja u razvijanju novih kapaciteta. Treba kazati pravu istinu u svim kontaktima s naredom što se tiče obima obnove Banjaluke, da se ne bi zanesili iluzijama da sve one što piše da se, da se ne bi shvatilo, da ćemo sve početi sada, a da ne govorimo da ćemo sve graditi. Možda mi sve ni privatne ni postojeće zgrade nećemo sve opraviti, ali ćemo početi od najrazorenijih, ali ako ne despijemo žgrade obeležene 1 i 2 u tim zgradama su stanovali i ovu zimu pa mogu i dalje. Tu ne smijemo da odstupimo da se moraju određeni karakteri privremenih smještaja likvidirati u toku ove godine. Da se likvidiraju prikolicice, garaže, pedruni, šupe, a može se desiti da ostane još neki vagon i baraka u kojima se može živjeti, u drugim ne možemo dočekati zimu.

VALENČIĆ IVICA

U svojoj diskusiji osvrnut ću se na pitanje racionalnog razvoja i na efikasnost upotrebe sredstava.Pitanje racionalnog razvoja. Sada smo u razvoju,u Federaciji i Republici posebno se predviđa pitanje racionalne politike za širje područje.Pored toga opštine susjedne ovih dana razmatraju sličan razvojni materijal i program.Trebalо bi da postoji koordinacija i privrede komune da se ti planovi usaglase , da budu zajednička akcija.Smatram da bi zajednička politika napravila jedan racionalni centar ne samo za škole i društve već i privredni centar,

Efikasnost upotrebe sredstava.Treba da znamо da su naredne 3 i le godina, da će na ovom području biti jedna petrošnja kredita koji je veći nego što je na svim područjima Jugoslavije. Raspolažat ćemo ogromnim finansijskim snagama koje treba da se upotrebe tako ,kako bi se u pogledu ~~xxx~~ poslovnih sredstava banke svi programi treba da imaju određenu politiku .

Keliko ^{sme} ~~xxx~~ određili sredstava za industriju,ta sredstva ne mogu se utrešiti u kratkom roku.Ta sredstva biti će efektne slobodna ,treba da se upotrebe u grane koje su efektivne i koje bi vraćale ta sredstva, a to je trgovina.Jednom politikom racionalnog korištenja sredstava te radne organizacije mogu postići značajnu finansijsku petrošnju za preširenje akumulacija koja se stvara.Izgradnja industrijskih škola bez trgovine i saobraćaja nije rezultat koji bi dae odgovarajuće mјere.

Goveri se o izgradnji keramičkih plečica i dve susjedne komune isti program rade.Tržište sirovine i tradiciju sirovine nemame.Ulagati sredstva što je prvo mah efekta može imati posljedica.Sredstva radnih organizacija nedaju se bespovratno ,treba stvoriti Fond Savezni koji će stalno imati određeni kapital da bi

uvijek imali snagu za vršenje rekonstrukcije.

Što se tiče ovogodišnjeg programa rada, ove godine da se ide na sanaciju i pripremu programa za narednu godinu.

ŽIVKO BABIĆ

Molio bih da se ne odlazi sa sjednice već da se estane jer neće biti dovoljan broj.

DŽAVID GUNIĆ

Drugovi i drugarice hteo bih da kažem nešto o razvoju sa stanovišta zapošljavanja. Uvažujem dosadašnju diskusiju i nastojat ću da se ne ponavlja. Mi smo u Banjaluci pred delikatnom situacijom u definisanju programa. Da bi neke podatke koji jasne govore gdje smo s tog stanovišta. U 1968 godini na 1000 stanovnika zapoštene je bile u Jugoslaviji 191 u BiH 124 u Crnoj Gori 131 u Hrvatskoj 204 u Makedoniji 147 u Sloveniji 293 u Srbiji 163, a u Banjaluci 170 zapošljenih. Podatak sam uzeo da bi pokazao kolika je zaostalost, i naša Republika obzirem da je na najnižej ljestvici i da su ti podaci važni zbog toga što se zapošljavanje odražava na ličnu potrošnju stanovnika i da ~~nike~~ ne govorim na druge potencijale. Kad bi se Banja luka kao društveno politička organizacija organizirala sa Mostarom, Zenicom i drugim da bi i mi bili s ovim procentom drugačiji. Mislim da i drugi podatak koji govori o tome da bi morali voditi računa je priraštaj koji je obrnut, da se u ovim republikama, opština, gdje je zapošljenost niska javlja veći priraštaj, tako da je u Jugoslaviji ~~približno~~ 10,3 u Bosni 16,5, a Makedoniji 18, u Sloveniji 7. Upoređujući ove podatke vidi se da postoji sve mogućnosti, ukolike naše organizacije ne bi bile drugačije da mi i dalje zaostajemo u ovom problemu. Naša komuna je spe-

cifična uprave što je organizirana tako što je centar velikog nerazvijenog područja. Kad iznesem ovaj podatak onda moramo imati u vidu opštine koje su oko nas, Čelinac i Skender Vakuf koji na problem zapošljavanja idu prema Banjaluci i vrši se pritisak, kao i iz naše Banjaluke. Mi imamo veliki višak radne snage i na selu, obzirom na nerazvijenost, sasvim je razumljivo da treba da bude pritisak na zapošljavanje u gradu. Treba zapošljavanju dati značajno mjestu, i u nizu momenata ja se usuđujem reći i stanovišta ulaganja da pelazimo od nje. Ja mislim da posebnu mogućnost kod nas u rješenju ovog problema uopšte u evolucijama u pogledu poljoprivrede i prehrambene industrije. Trebale bi stvoriti jedan plan i taktiku ~~zadrživanja~~, normalne integracije, da prikupimo organizovane bankovna dobra, te što je i drug Duran govorio, da smo u svom planu trebali od početka zacrtati zadatke šta hoćemo da stvorimo na selu, što hoćemo da likvidiramo na selu, vodeći računa što realnije možemo u narednom periodu. Naša opredeljenja znatno utiču na realizaciju i one što se mogu u oblasti poljoprivrede a posebno u razvoju sela, ja mislim na jačanju fonda prema selu a isto tako i u poveštovanju stručne službe preuzimajući je kao stručnu pomoć i stvorit jednu vrstu dətacije na tom planu. Ja bih se opredelio na prehrambenu industriju, te da orijentacija ide od poljoprivrednih proizvođača do posebnog stvaranja stvarno zajedničkih interesa. Postoji mogućnost razvoja niza proizvodnja novih u prehrambenoj industriji. Imamo neke nacrte, pripremne programe o čemu će se u narednoj diskusiji moći da govoriti a posebno u diskusiji koja se bila organizovala po pojedinim oblastima. Ja pri tome mislim da bi trebala naša nastojanja da budu na razvoju sela u elektrifikaciji, izgradnji puteva na selu, kao uslov za ekonomski razvoj. Tim zaosta-

janjem predhodi migracija sa sela, moći ćemo organizovanije prihvati radnu snagu i oživljavati potrebe za radnu snagu i pripremajući je za upražnjavanje u gradu ,ukoliko bude u izgradnji programa potrebne.Imamo institucija koje bi mogle uzeti na sebe ovu ulogu a to je Zaved za zapošljavanje i druge organizacije.Nama predstaje šanse u razvoju industrije, ja bi posebno istakao mogućnost elektronske industrije.U materijalu nismo istakli podatke ,premda smo raspolagali sa njima, i to zbog toga , prvo što su to predprojekti i nisu usvojeni još i što su to podatci koji ne mogu da se plasiraju kao ostali ,ali ima i konkurenčkih razloga.Po tom programu pred projektni program bi mogao do 1973 godine da se realizuje s 23,5 miliđara na 108 miliđardi st.din a ulaganja u 1975. godini na 150 miljardi dinara.To omogućuje zapošljavanje novih 4000 radnika.

Trgovina i ugostiteljstvo posebno pružaju mogućnost zapošljavanja uz proširenje postojećin kapaciteta i novi način rada. Uske uz ovo je vezana naša orijentacija koja je u materijalu i istaknuta , da se ide na što veći stepen finalizacija. Ja bi ponevio nastojanje ,to se odnosi na privredne organizacije na isključivo i one oblasti gdje se ulaganja orijentišu da mogu povući sredstva iz drugih izvora.Bez obzira koliko bude priznato sredstava nama neće biti dovoljno da bi se realizovali programi koji su zacrtani u programu do 1975. , a da ne govorimo o onome što treba ranije realizirati.Ove ističem i govorim zbog toga što radne organizacije kad rade programe ~~xxxxxxxxxxxxxx~~ imaju u vidu korištenje i ovih drugih izvora. Za potrebe srednjerečnog plana obnove i izgradnje posebne svrde u djelovima o poljoprivredi neophodno je da se napravi snimak stvarnog stanja u privredi i tako bi se iznašli svi podatci parametri i u

industriji koji bi mogli da i radnike i druge učesnike u postojećoj diskusiji da dovedu u situaciju da se mogu opredjeliti u svem razmišljanju. Mi nismo sada dali jer bi to tražile duži period i dobre je što još nije dato, jer bi zahtjevalo da se dade i u materijalu određeno opredjeljenje a ovako je veća šansa da se to prečisti kroz cijelu diskusiju. Šire razmatranje mišljenja, slažem se sa drugom Momirom zahtjev jedinstva u donošenju programa prethodnu snažnu konfrontaciju mišljenja, što i gdje ulagati i što će se obnavljati. Jedinstvo dimanzijskog ulaganja i lokacione jedinstve na realizaciji usvojenih programa. Mi smo na početku kadrevskog organizovanja i one što je učinjeno to je bilo slabo, Iz jedne organizacije u drugu i bilo bi neophodno da se uz izradu uključe i kadrevske potrebe. U materijalu smo vidjeli da se desad u tehničku pomoć predviđa le mili. starih dinara. To je uglavnom sva stručna pomoć prema Banjaluci za opremu razvojnu službu i za specijalizaciju naših stručnjaka u inostranstvu. To zahtjeva jedan naš snažan napor da se organizacione prihvatimo teškoća.

Obzirem da se ide na zbereve birača to je jedno od vodećih pitanja.

Usvajajući Odluku o eksploataciji šuma, dogovoren je da se iznade mogućnost za snabdjevanje šumske industrijske gradnje. S drugovima iz Laktaša dogovoren je za sve potrebe vezane za šljunak. Drugovi su otvorili u Laktašima majdan, opremili su se za ovaj zadatak i građani Banjaluke moći će da dobiju šljunak i s prevezom i s vlastitim prevezom koji je jeftiniji za 5%, i sa utovarem i bez utovara i t.d. Moći će se na razne načine debitati. Dnevni kapacitet je 1000 m³.

Istovremeno smo se mi degeverili s drugovima iz Laktaša da ćemo im pomoći u raznim slučajevima šverca i t.d.

Okružni zatvor je dobio lokaciju ,Kozara putevi dobili su posebno zemljište za vlastite potrebe.Ovo je definisano.

Obzirem na nužnost mi imamo pijeska u Gradišci da možemo snabdjevati grad.Drugovi iz Đaktaša su pristali da otvore predstavništvo u Banjaluci.

SOKOL HAMZALIJA

U materijalima kojima su ranije nazvani polazna osnova i u diskusiji koje su sprovedene po tom materijalu i materijalu koji je iznesen pred današnju skupštinu u izvjesnom smislu dat je i stambeni fond.Ta je normalno jer se polazile po činjenici po obimu i stepenu i obimu porušenog stambenog fonda.U tom smislu i stambeno preduzeće se odnosi prema izgadi programa za obnovu i izgradnju.Polazeći od osnove , da mi ove godine obezbijedimo da se građani vrate u stambene ugrade u stanove u kojima ne stanuju i one koji su oštećeni a oni ostaju pod dozom nesigurnosti u njima.Da bi izgradili i nadoknadili stambeni fond izrađeni su programi,Program sanacija stambenih zgrada pelazi od toga da bi u ovoj godini trebalo prvenstvene sanirati teško oštećene stambene zgrade koji u finansijskom obimu predstavljaju 80%,dok bi 20 % trebalo da se sanira u narednoj godini.U tom smislu je i program izrađen i vršene pripreme za realizaciju.Ovih dana zaključuju se ugovori sa 17 građevinskih organizacija koje treba da izvrše sanaciju stambenog fonda.Dinamika sanacije je postavljena tako da će izvedači početi rad do maja mjeseca a krajnji rok bi bio 1.septembar ove godine.Sve pripreme su u potpunosti izvršene , u naredna 2 - 3 dana biće zaključeni ugovori a početak radova je u narednoj nedelji od 1.aprila.

Pored stambenog preduzeća ,kao nosioci sanacija stambenog fonda vojne građevinske komisije primili su se ~~xxxix~~^{izraden},koje putem angažovanja posebne operative saniraju vojne stambeni fond i fond Ruci Čajavec i Celuleza i Direkcija za obnovu.Što se tiče izgradnje novih stanova program koji je ~~xxxix~~ u stambenom preduzeću obezbeđuje da se u tehničkom smislu u narednoj godini izgradi 500 stanova u društvenom sektoru od čega u Boriku 300 ,Budaku 1983 Novoj Vareši 60 i ostale na drugim pojedinačnim lokacijama.Prema zacrtanom programu još je upлану da se završi 2400 novih stanova u tom broju je i broj stanova u Budaku 1983.
Za realizaciju ovih programa postoji stvarne tehničke mogućnosti da se realizuju i uprave unazad 2 - 3 dana je podpisan ugovor s grupom građevinskih izvođača koji će voditi u Budaku radove od 1.IV..Pored novih stanova u Boriku 14 građevinskih izvođača iz Sarajeva i Mostara radove će izvesti i Krajina i Bugojno i "29 Novembar" .Za radove u Budaku 1983 stana predviđa se rek završetka polovini ove godine.Već sada imamo završenih stanova,ali radi neizvršenih komunalnih objekata oni se ne bi mogli useljavati .U naselju Budžak 1983 stana montažna u zgradi 1 i 2 izgradnja je išla brže nego što su mogli komunalni objekti , a i vremenski uslovi nisu dozvoljavali.Našim programom predviđa se da svi komunalni uređaji ove godine budu završeni.Budak kanalizaciona mreža 22 km i dovodna mreža km.
Zajedno sa programom nove stambene izgradnje predviđen je program uređenja zemljišta koji će kasnije doći na usvajanje na Skupštinu opštine pošto je neposredna ovisnost s izgradnjom stambenih objekata obezbjeduje se da se uradi zemljište na svim lokacijama za izgradnju stanova s jednim dijelom i za lokacije koje su bile priznate u momentu izrade, u gruboj ocjeni potrebno je 14 miljardi dinara za ovu godinu da bi se stambena

naselja obezbjedila osnovnim komunalnim uredajima za njihovu funkcionalnost.U svemu ovome postoji problem finansiranja.

Naime, za ovu vrstu postoji sanacija ili izgradnja novog stambenog fonda u našim željama da saniramo ove godine sve teško oštećene objekte a za to su potrebna financijska sredstva i taj problem se ne može odgadati.Bilo kakav poremečaj u finansiranju može dovesti u pitanje rok završetka rada.Sve radne organizacije sa kojima sklapamo ugovore traže i obezbjedenje da plaćanje izvršenja tih rada.Ovom problemu mera se posvetiti pažnja i da ne odgadamo.

ŽIVKO BABIĆ

Kakav se rok završetka rada predviđa za ovih 700 stanova u Boriku ?

SOKOL HAMZALIJA

Mi smo optimisti i nadamo se da će se završiti.Predviđeno je da se završi u ovoj godini.Pojedinačnim ugovorima će se odrediti dan završetka rada.Mogućnost za dovršenje postoji jer se radi o takvim konstruktivnim objektima gdje se može njihova izgradnja izvršiti u ovoj godini, obzirom da nam radne organizacije garantuju da će taj posao završiti .

ŽIVKO BABIĆ

Ako se ne postigne taj rok do oktobra mi ćemo u zimu ući sa kamp prikolicama.

SOKOL HAMZALIJA

Prema svim uslovima i rokovima predviđa se završetak rada.

HARE BEGANOVIC

Prilikom ocjene ovih materijala trebae bi postaviti pitanje što smo htjeli postići i na koji način te da izvršimo.Ranije smo imali prilike da se sastanemo i sve prediskutujemo.

Pridružujem se predhodnim diskusijama da uđemo više u suštinu stvari.Da vidimo da li je te zbirni program.Ranije smo naglašavali da pred Banjalukom postaje šanse,kakve su šanse ovisi o tome kako ćemo se organizovati .Važno je kakvo će biti jedinstvo programa i kako će sve to program objediniti.Jedna koncepcija da predstavlja želje svih članova komune.Trebalo bi podržavati opštu ocjenu komune.Činjenica je da nemamo takve organizacije koja bi bila kadra da sagleda sve to sa ekonomskog stanovišta. Smatram da bi trebalo stvorit jedan institut za programiranje privrednog planiranja ili osposobit jedan od već postojećih organizacija koji bi te obavio.Treba da doživimo obnovljenu Banjaluku a ne zbir programa.Već je bila riječ da smo ušli s niskom akumulativnom bazom a obnavljat takvu bazu nećemo.Treba tražiti viši nivo da se organizuju ,da pojedine naše organizacije predu na kvalitetniju preizvednju,da usavrše tehnološki proces ,koji bi omogučio veću akumulaciju.

Prijenstveno treba da obezbjedimo krov nad glavom,da obezbjedimo ljudima smještaj da bi mogli da rade, u tom smislu usmjeravati dio sredstava iz pomoći pa čak i iz instrumenata a jedan dio koji bi mogao prisjeti iz kredita da se ustupi privredi.

Mi se veoma optimistički odnesimo ako kažemo da će biti prikolicce eliminirane.Ne vodimo računa da ima 1200 peredica smještenih kod drugih .Sad će se pojaviti da ovi koji su smješteni kod drugih peredica da će tražiti prikolicice kao sredstvo za rješenje svog stambenog problema.Treba voditi računa da se sačuva svaka

ruševina,desta je porušeno zato treba dobre ocjeniti što ćemo učinit.Nekoliko rijeći o socijalnoj zaštiti, o tome ima i u materijalu.Obzirom da imamo primitivnu socijalnu zaštitu koju smo naslijedili, potrebno je da zauzmemo jedan poseban aspekt naučnog sa stanovišta i u našoj svijesti da to prečistimo , da to ne predstavlja jednu oblast koja je daleka ,već da je to potreba komune i da naši odnesi trebaju biti jednaki.Činjenica je da bi na neki način trebalo da utvrdimo kakva je pretenzija u izgradnji objekata socijalne zaštite.U pogledu stvaranja blokova trebalo bi utvrditi normative da je industrija dužna da se brine o socijalnoj zaštiti.Smatram da bi program socijalne zaštite trebao da bude jednak programima drugih oblasti.

DONOVIC MIHAJLO

Drugovi i drugarice reći ću nekoliko rijeći u vezi materijala koji je dat, o našoj obavezi, on odlaže na javnu diskusiju, jer nam je želja da se da što više mišljenja i da se kaže kakve su perspektive ove godine.Ovaj materijal koji je dat radili su stručni organizacijski organi Skupštine opštine i drugovi koji su na tim dužnostima u toj izradi se dopunjalo i putem diskusija u privrednim organizacijama,društveno političkim organizacijama i na Savjetima koje su držali i drugovi iz privrede i na širjim sastancima.U materijalu koji je podnio drug Živko dato je što je uradeno.To je ogroman posao ,koji je traže napore i to treba da podržimo.Prema tome te uvedno izlaganje bi smatrao dijelom materijala.Tu ima rijeći o onome što predstoji.Mi smo u društveno političkim organizacijama i Savezu Komunista radeći na materijalu dali instrukcije radnim zajednicama, da analizirajući ovaj materijal ,analiziraju sve oblasti

ali da ne zaobilaze prioritete.Ja ču reći zašto smo takve opredeljenje imali.Mislim kad imamo ovaj materijal i kad idemo na diskusiju moramo se potruditi da jasno izdvojimo ono što treba uraditi u 1970.godini , jer je to godina obnove, a što je od 70 - 75 godine u srednjoročnom planu razvoja, odrediti jednu kompletну cjelinu ,jedinstvo a da izbjegnemo protuvrečnosti, da ne protuvjereće onome što će uslijediti.
Tu će stručne snage imati ozbiljnih poslova i da se nadu finansijske mogućnosti ,postoje realna izdvajanja ,što je planirano i što treba da bude.Kad kažem da moramo izdvajati 1970.godinu imamo obaveze.Moram da kažem što se tiče privrede, premda će drugovi iz privrede moći reći bolje, da se vrate radna mjesta koja su izgubljena.Vidimo da se dosta škola predviđa.Potrebno bi bilo da se to ispita.Osnovne škole ne treba da se grade tamu gdje su bile ,nego gdje su potrebne.
Što se tiče stava ,da prioritet treba dati stambenoj izgradnji, tj. obezbjediti ljudima krov nad glavnom.Moramo se zalagati da se taj zadatak završi , da se eliminiše što je najnepogodniji smještaj,ali da ne kažemo da neće biti i estati nužneg smještaja. Isto tako i druge oblasti zahtjevaju definicije.
Mi mislimo prve da se ne zanemare osnovni elementi,pitanje stava,radnih mjesta,školarstvo,zdravstvena zaštita a onda da se ne zanemare ni druge oblasti koje ulaze u sastav standarda ljudi ~~koji~~ jer to će biti presudno za one što je najnužnije to nisu sredstva već u prvem redu kadrovi.Jer će ,pa makar imali stanove ,pa kakvu perspektivu imali u radnim organizacijama , i da vide gdje imaju da izidu i kakvi su im uslovi za zabavni život.Moramo vediti računa , da uzimamo na sebe obavezu da unesemo realnost u saobraćaju sa biračima.Tu za političke ruke mora biti istančan osječaj .Nepoželjne nerealne želje

mogu da djeluju kao ulje na vatri i mogu nas koštati da platimo skupce i to može da utiče na političke raspoloženje. Potrebno je da se pokaže puna smisao, da čujemo da zberevima birača što građani kažu, da čujemo njihovo mišljenje. Mi treba da stejimo iza onog što se kaže. Mislim da je za nas iz dana u dan ovaj period sve teži. Iz ličnog iskustva mogu da kažem to, jer u prvim danima poslije zemljotresa niko mi nije dolazio da se žali, jer ~~zaduz~~ su znali da mi imamo i svojih problema i da se svi jednako berimo, međutim sada je situacija drugačija. Ovdje je i drug Memir diskuteva. Nama ljudi iz privrede, kolike sam imao kontakta sa njima nisu reagovali na visinu ličnih dehodaka koji su otišli u druge organizacije, ali su reagovali ako se duh Rezelucije ne poštuje kako treba. Reagovane je na vrbovanje kadrova, a istovremeno insistiramo da se javne kaže na koliko ide, odnosno koliki će mu biti lični dehodak. Kad sam razgovarao sa Mehom da se kaže s kojim kadrrom je popunjeno i da Skupština opštine odobri visinu ličnih dehodaka za ona mesta koja su potrebna i ključna i stručna. Ja mislim kako se nešto uradi stručno i sa srcem, ja bi da se i u Savez komunista unese ta žica da je to sastavni dio obnove i da se moramo predjeliti ~~koje~~ ^{kadrove} ~~ćemo~~ ^{se} ~~zadržavim~~ slati na specijalizaciju. Potrebno je da radne organizacije opreme i tehnički kako bi moglo da izdrže što tržište traži. Mislim da ste čuli koji su razlozi uticali da se nije moglo ići prije. da je prelengiran dan, da je veliki broj sastanaka obavljen, trebalo bi upražnjavati momente, da nam ljudi kažu svoje mišljenje i da budu realni i da političke akcije stojte iza tega.

GRANIĆ JOSIP

Želim da iznesem jednu stvar a to je da se u ovaj plan obavezno uvrsti u oblast kulture Dječije pozorište.

LAZAR MALEŠEVIĆ

U svojoj diskusiji osvrnut ću se na neka pitanja sanacije i izgradnje stanova u privatnom vlasništvu strana 81(prilozi uz osnove za izradu programa obnove i razvoja Banjalučke opštine).

60 % privatnog fonda ~~ako se~~ rješavaju lokacije ,onda se ne rješavaju u privatnoj svojini.Privatni vlasnik može uplaćivati putem zadruga i Stambenog preduzeća ,ali na osnovu čega može da kupuje ako urbaniste nisu dali svoje.Ne može dobiti kredite. Piše se da će se banka i Direkcija dogovoriti o dugorečnom kreditu, a ako budemo čekali Urbanistički zavod do 26.V. biće prekasno, proći će građevinska sezona a i materijal građevinski neće se moći kupovati.

(Čita sa strane 84) koje privatne stambene zgrade ne mogu da se saniraju iz urbanističkih,odnesno seizmičkih razloga . Predlažem da se izvrši sanacija privatnih objekata.

Poстоji više rješenja iste one zgrade koje su više oštećene više će te koštati.

Treba da netko urgira da se ti krediti šte prije dadu i da budu u što povoljnijim uvjetima .

Šte se tiče izjava da neće prikolicice dočekati zimu u to ne vjerujem , ako bude i 20% povučeno biće dobro.

Na našem području ima oko 680 kuća koje treba popraviti. Ja nisam u stanju da objasnim građanima da li ćemo smjeti graditi i popravljati, a već 1.IV. počinje građevinska sezona. Građevinski materijal poskupljuje .

ANTONOVIC JOVAN

(strana 12,13 i 14)

Razmatrajući materijal sa današnje sjednice ,želim da ukažem na neke momente razvojne politike fabrike Rudi Čajavec" Elektronska industrija je naj propulzivnija u svijetu i kod nas u zemlji ,pa prema tome i kod nas u "EI" Vrše se velika ulaganja u proširenu reprodukciju u svim preduzećima u zemlji a u elektronskoj industriji same u Beogradu i Nišu.Prema Programu razvoja svih fabrika na regionu Banja Luke do 1975.godine ostvariće se bruto produkt veći od 150 miljardi sa povećanjem broja zaposlenih za daljih 4000 radnika. Planira se da će preko 40% preizveda biti plasirano putem izvoza.

Naša primjedba je da do sada nikad nije bilo aktivne veze izmedju Komune Republike s jedne strane i fabrike EI region Banja Luka s druge strane.

Predsjednik je u svom uvednom izlaganju izmedju ostaleg iznio (strana 14 posljednji stav) nije nam jasno šta su to odgovarajući uslovi kada ni kod jedne druge organizacije nema ove "AKO " (stav 6)

Krajnje je vrijeme da se premesti problem FABRIKA -KOMUNA- REPUBLIKA, jer se samo na taj način mogu ostvariti uslovi za obezbjedenje kredita za dalji razvoj naših fabrika , što znači i dalji razvoj zaposlenosti pa i poboljšanje životnih uslova građana komune.

Molim sve članove naše Skupštine da konačno shvate da je "Rudi Čajavec" integralni dio banjalučke privrede , da je u "Rudi Čajavec" zaposlen preko 3000 radnika i da ova Skupština mora biti žive zainteresirana za dalji razvoj ove fabrike,

ŽIVKO BABIĆ

To je 40 milija starih dinara ulaganja. Izbjegli smo da izbacimo cifru u materijalu. Mislim da je u svim programima tu najaći mogući sklop koji bi mogli ostvariti u jednoj grani gdje je interes za nas s stanovišta daljeg razvoja i upošljavanja, da ćemo sigurne zdušne glasati za ovaj program.

Programi će se raditi parcijalno. Službe su sabrale one što su rekле radne organizacije plus savjeti privrednih djelatnosti su sačinili neke svoje primjedbe, a naša je uloga bila da objedinimo i kako gledamo, koje principe bi trebali obezbjevit da idemo na to da se razvije preizvednja koja može obezbjediti viši finansijski efekat veći dohodak.

Molim drugove iz "Rudi Čajevca" da ne shvate to kao naše kolebanje. Treba dva uslova rješiti, jedan je problem finansijskih sredstava i da takav program već usvajate iako bude para biće odlična stvar. Ja se izvinjavam što se neke stvari ponavljaju. Nismo imali mogućnosti da se to pregleda. Niko ne pobjija program što je govorio drug iz Čajevca, ali da ne kažemo naredu da će imati 40 miljardi i da će se zaposliti 4000 radnika, pa da kasnije dođe do nekih nesporazuma.

Materijal nije naš iznjega steje oni koji su u pojedinim dijelovima učestvovali i oni će to dopunjavati kako će se odvijati diskusija. Predmet diskusije treba da bude obnova i izgradnja Banjaluke. Što se tiče pitanje da se prevaziđe Rudi Čajavec " Komuna i Republika, vi bi trebali da to učinite da se ostvari što tjesnija saradnja sa svima nama.

RANKO ČURČIJA

U materijalu ima određenih poglavlja. Materijal nije još usvojen, razmatrane su diskusije koje su date u materijalu. Jedan broj edborno-pismeno se obratio u vezi nekih pitanja, na koje će pokušati dati odgovore, ali napominjem da sve odgovore nije moguće dati. Ima odgovora i rješenja na kojima se već radi.

Drug Laze je tačno rekao da su oštećenja različita i da stanovništvo 5 i 6 obeljenih ima 35 % a 65 % manje oštećenih. U gradu je teži slučaj nego na selu, jer na selu je lakše to sve rješiti. Individualna izgradnja je vrlo aktualna jer je masevna, kada i prije zemljotresa je bila velika. Ja bih danas rekao o postojecu stambenom fondu prije zemljotresa. Treba imati na umu da je predlog stručnjaka ove skupštine šasan i da je zemljotres značio da se ide na novelaciju. Nama nije bilo jasno što taj dokumenat znači, a sad se pokazalo a i dalja istraživanja će još više pokazati koliko je to na mjestu. Ne postoji razlog da jedan broj drugova neće da dade odgovore, koristim priliku da kažem da razlog ne postoji, već su objektivne činjenice o kojima moramo voditi računa. (određena istraživanja, prostorna, seizmička, urbana i t.d. moramo imati) Nikakvo imovinsko pravne vlasništvo nije se promjenile, vlasništvo i dalje ostaje, bilo da je porušeno, isto tako i na zemljištu, zbog toga mislim da je težnja svih nas, i urbanista da sve što se može sanirati i u privatnom i u društvenom fondu da će se uraditi. Moramo ljudima dati podršku, da saslušamo njihova mišljenja. Polazeći od toga da neće biti posebnih sredstava, sredstva će dolaziti u više godina, i ako se podeli od toga da stanovi koji su manje oštećeni da je moguće takve zgrade sanirati, ostaju problemi 5 i 6. To su konstruktivna oštećenja a naročito 7 ako se odgovorimo da je moguće sanirati tehnički.

Upravni odbor Fonda odlučio se da podrži akciju da se izvrši organizovana akcija , da se građanima besplatno pomogne u davanju sanacijskih elaborata za opravku kuća koje su oštećene i obeležene 5,6 i 7 .Neki dan smo bili u Budžaku i pitali kad će oni doći na red.Ne može se odmah doći na red.Prvenstvene ona oštećenja koja su teža.Trebalo bi da veliki broj stručnjaka radi na tome,to je kompletan zadatak, ali to ne znači da građanin ne može ni naručiti radove,problem je i sve je sa željom da stručnjaci ponudom stručnih elaborata racionalno iskoriste pare.Ima slučajeva da građani nisu uzimali kvalitetan materijal pa su im stanovi stradali.Mi smo na trusnom području i moramo voditi računa o gradnji ,moramo prići izradi pravog elaborata koji će obezbjediti sigurnost objekta,odnosno vodiće se računa o seizmičnosti tla.Imamo problema kod lokacija i zbog urbanističkih razloga.Ukolike ne može da radi na tom mjestu, tim građanima će se obezbjediti druga lokacija na drugom mjestu .
gajević i mrtvi

Da mu se plati postojeća lokacija i da dijelom učestvuje u kupovini nove lokacije.Druge može da gradi stan na lokaciji koja se debuje da gradi s vlastitim sredstvima.Druge može da kupi stan putem Stambene zadruge.Poslije zemljotresa žalimo se da građani hoće da žive u jednospratnim zgradama.Obezbjedimo etažne vlasništvo.Takva izgradnja treba da bude jeftinija,jer je izgradnja zemljišta eko kuće skupa kod individualnih izgradnja.Posebno pitanje koje interesira građane jest pitanje novih sredstava u cilju izgradnje stanova. Zasada se priprema Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za građane čije su kuće porušene i označene sa kategorijom 7.To je instrument u rješavanju

u izgradnji i građanima čije su zgrade porušene nepovratne kao dio naknade za rješenje načina stanovanja. Drugo iz dugoročnih kredita iz fonda za obnovu Banjaluke kad se bude znala veličina štete i znat će se i ~~znatna~~ šteta za individualnu izgradnju, tada će se odrediti suma, koja će biti dodata građanima koji su imali kuće na dan zemljotresa u Banja Luci. Već se razmatraju iskustva nekih gradova, da se ne ide na to da je kredit odobren za sve vidove. Predviđa se rok otplate 40 godina i da kamatna stopa bude minimalna. Trebalo bi da prioritet imaju kuće označene sa 7. Ako je riječ o učešću građana, ovdje se predlaže da prihodi u domaćinstvima koji su niski, ne treba da dadu učešće. Dio građana koji je osigurao zgradu dobit će jedan dio sredstava, istina malo, ali ipak će koristiti, ipak će trebati građani da dio sredstava ulože, jer je teško vjerovati da će biti obezbjedeno sve. Sve službe u Skupštini opštine, Stambenom preduzeću, Urbanističkom zavodu treba da pomognu građanima da svoja prava što prije ostvare. U tom smislu i po zaključku mi imamo formirane 4 grupe koje se bave pitanjem urbanističke komunalne i tehničke dokumentacije, uređenje zemljišta službe u Skupštini.

Zaključak da se primjeni, da se razmetri pitanje stanbodjivanja građana građevinskim materijalom, a Urbanistički zavod inženjerima i na izradi problematike za privatnu individualnu izgradnju, Budžak ima čistu situaciju. Svaki građanin koji dode može da zna ostaje li zgrada ili ne, svaka zgrada je ostala, izuzev ukoliko delazi na put. Urbanisti neće moći do 1.IV. dati svoje odgovore za svaku kuću u Banja Luci. Nama nisu poznate saobraćajnice koje će preći kroz grad. Što se tiče zgrada na području Celuleze znamo da će se i te morati sanirati pa kad dode investitor on će morati da snosi troškove rušenja, ali neće se dozvoliti dalja izgrađnja i proširenje.

Zaštićena područja moramoštiti i nećemo moći dozvoliti da se tame grade nova naselja. Predloženo je da se Piskavica uvrsti u količine Skupština prihvati, spremaju se novi propisi u Republici gdje će se nešto učiniti na urbanizaciji sela. Stručne komisije nisu uspijele pregledati 20 sela, ali stručnjaci došli su do procjene štete, ali naknadno će biti te kuće obeležene radi privatnika da bi ostvarili svoja prava. Postavljeno mi je pitanje u vezi sredstava fonda. Ako se misli na kredite iz Fonda nezna se kada će tačno početi. Što se tiče pitanja kada će se početi davati lokacija na Hisetima, znam da se na jedno bliže područje davala određenim organizacijama za privredne organizacije. Na svako pitanje kad i u kojoj ulici ne mogu dati odgovore. Neka zborovi birača obrate se pismeno službama da dobiju neke odgovore. Urbanisti pokušavaju da do 1.IV. dadu što je moguće više odgovora.

JAVOR TOMISLAV

Diskusija druga Granića me ponukala da kažem, da niko nikog ne zapostavlja i želja nam je što je u našim mogućnostima da obnovimo. Na zborovima birača prezentirati materijal da sagledamo sve probleme od problema stanovanja pa do tih šta je to što će nam stvoriti akumulaciju i da damo prioritet onima što nam omogućuje daljnju izgradnju i akumulaciju. Još u decembru formirana je komisija na Savjetu za obrazovanje koja je radila program obnove školstva. Napravili su drugovi program koji je izrazio želje što nam treba u oblasti školstva. Sigurno je da ima i nekih propusta, ali to treba shvatiti da su to potrebe a mogućnosti su nešto drugo i tako treba da diskutujemo za zborovima birača. Sigurno je da ne možemo sve škole napraviti i da ćemo

sigurno iduću godinu dočekati u barakama i da pravimo još nekoliko montažnih objekata ,jer nećemo dođspjeti da izgradimo.Napominjem da smo rekli da ćemo napraviti 28 škola, ali je tu i pitanje finansijske mogućnosti. Iz oblasti kulture napravljen je program .Nekoliko je objekata ipak ostalo i da radnici koji rade u kulturi da maksimalno iskoriste te objekte. Ostala su dva kina ,Dom kulture, da se jednim racionalnim korištenjem prostora obezbjedi intezivniji rad, Posebno želim naglasiti da su Savjet za obrazovanje i kulturu i Savjet za zdravstvo održali 5 - 6 sjednica.Ovaj materijal oni su sagledavali ,zato smo i prišli na razmatranje na širja tjela , da sagledaju kakvi su problemi na drugim savjetima i da na zborovima birača vidimo što je prioritetnije, da dobijemo odgovore na to.Mi bi mnoge tega napravili ali je pitanje da li se može.Danas nitko ne može dati odgovore na sve,jedno je što bi mi željeli i moramo biti svjesni kolike su naše mogućnosti.

Predsjedavajući Živko Babić predlaže da se usvoje slijedeći
Zaključci :

1.Da ovaj materijal Skupština ne usvaja na današnjoj sjednici. U materijalu su sadržane osjene stanja,potrebe i prijedlozi, kao i osnovne postavke u pristupu konцепирању obnove i razvoja (str. 8 i 8),što se odnosi na javnu diskusiju da bi potom išli na donošenje programa.Zbir različitih mišljenja radnih organizacija,savjeta i drugih organa Skupštine,uz dalji zajednički rad, omogućice da se program transformira :

- a) u godišnji privremeni orijentacioni program
- b) u srednjoročni plan obnove i razvoja.

2.Sa ovim materijalom idemo sada na javnu diskusiju pred zborove

birača, savjete, društveno-političke organizacije, stručna udruženja, ustanove s molbom da se uključe i pomognu.

3. Materijal poslati drugovima iz Banjaluke na društvene -političkim funkcijama i stručnjacima van Banjaluke, s molbom da se i oni uključe u diskusiju sa svojim mišljenjem.

4. Ići na raspravu po radnim organizacijama , po granama, grupacijama , oblastima u privredi i vanprivrednim djelatnostima, redom kojim one budu spremne.

5. Sniva se radna grupa za podsticanje i praćenje javne diskusije od odbornika, predsjednika savjeta , predstavnika društveno-političkih organizacija i stručnih institucija.

U grupu se imenuju :

1. Đube Refik , predsjednik Savjeta za plan i finansije, za predsjednika grupe,

2. Janković Ljubinka, odbornik

3. Anušić Josip , odbornik

4. Vidović Mladen , odbornik

5. Mešinević Tasim, republički poslanik

6. Đuran Vlado, predsjednik Savjeta za polj.išumarstvo,

7. Tomic Dušan, predsjednik Savjeta za privredu,

8. Ibrahimbegović Čamil, predsjednik Savjeta za obrazovanje i vaspitanje.

9. Zvirkić Hajrudin, predsjednik Savjeta za robni promet,

10. Verem Ahmet , predsjednik Savjeta za stambenu politiku,

11. H. džiabdić Enver , predsjednik Savjeta za građevinarstvo,

12. Maglajlić Irfan, predsjednik Savjeta za komunalne poslove,

13. Ibrišagić Ibro, predsjednik Savjeta za kulturu.

14. Ferković Milan, predsjednik Savjeta za zdravstvo

- 15.Predstavnik Društva ekonomista,
- 16.Predstavnik Društva ljekara,
- 17.Predstavnik Društva inženjera i tehničara,
- 18.Predstavnik Društva pravnika,
- 19.Predstavnik Osnovne privredne komore
- 20.Predstavnik Opštinskog sindikalnog vijeća
- 21.Predstavnik Opštinskog komiteta Saveza komunista,
- 22.Predstavnik Opštinskog komiteta Saveza omladine,
- 23.Predstavnik Opštinske konferencije SSRN
- 24.Predstavnik Kulturno-presvjetnog vijeća i
- 25.Predstavnik Udruženja novinara.

DOLIĆ ILIJAZ

Predlažem da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti Prijedlog Rješenja o određivanju stalne mjesecne nagrade predsjednika i podpredsjednika Skupštine opštine.

Predlog se stavlja na glasanje i jednoglasno se usvaja.

Ad / 4

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ODOBRAVANJU STALNE LOKACIJE ZA IZGRADNJU:

a) Medicinske škole

VIDAKOVIĆ JOSIP

Osnovni elemenat kojim smo se rukovodili pri gledanju stalnih lokacija za određene objekte jest da ovaj objekat ne zadire u probleme lokacije na urbanističkom planu ,kao i da funkcija objekta s urbanističkog stanovišta zadovoljava mjesto i da postoji realna mogućnost izgradnje ,jer se radi o objektu koji se u kasnije vrijeme treba da gradi .Došli smo do zaključka da Medicinska škola I.stepena ima određene veze ,da ima integracionu formu sa sklopm cijelog Medicinskog centra, s tog stanovišta nastojale se u smislu usklađenja da se

Medicinska škola postavi što bliže budućem Medicinskom centru radi povezanosti pri obavljanju praktične obuke. Iako nije predmet lokacija Medicinskog centra, predviđeno je da ostane na dosadašnjem mjestu, iako su se određene koncepcije menjale dok nisu došli do definitivnog stava Medicinskog centra.

Na osnovu zajedničkih dogovora predlaže se da se Medicinska škola počme graditi na prostoru sadašnjeg Medicinskog centra. Postavljanje škole na ovu lokaciju omogućuje daljnje povezivanje s budućim Medicinskim centrom i s razvojem ostalih naučnih institucija medicine u perspektivi Medicinskog fakulteta.

VOJIN MITROV

Pitanje lokacije ove škole i Medicinskog centra bilo je nekoliko puta na sjednici Savjeta za urbanizam i širejši sjednici Savjeta za zdravstvo. Vodeći računa o svim elementima i da su ove dve lokacije hitne lokacije koje je Skupština usvojila kao hitne. Objekat Medicinske škole treba da posluži za potrebe lečenja građana širjeg područja, zbog toga je ova lokacija hitna. Mislim da se ovom lokacijom stvara jak prostor o čemu su urbanisti pokušali naći najbolje rješenje. Predlažem u ime Savjeta za urbanizam da usvojimo lokaciju Medicinske škole.

VIDA KARABEGOVIĆ

Da li će to biti stacionar za duže vrijeme, ili za kraće.

ŽIVKO BABIĆ

Želja nam je da se do zimskog perioda medicinska služba napusti ove dvije škole i da će se u toku ove godine pristupiti izgradnji Medicinskog centra i da će do iduće godine biti slobodna i Medicinska škola.

Predsjedavajući Živko Babić stavlja na glasanje lokaciju Medicinske škole te konstatiše da se jednoglasno usvaja.

b) GIMNAZIJE

VIDAKOVIĆ JOSIP

Već dulje vremena razmatrana je lokacija Gimnazije i na zajedničkim sjednicama usvojen je ovaj predlog. Gimnazija je škola II stepena kao i sve ostale škole II. stepena s izuzetnom tradicijom ,histerijem. Ne bi govorio o normativima ali navede bi nekolike osnovnih uslova koji su prevagnuli. Nakon tih i prije ovog Savjeta uz niz konstrukcija tražilo se rješenje postavljanje ove škole na lokaciji koja bi po prostoru položaja u odnosu na grad i površinu i pitanje saobraćajnica i t.d. zadovoljila školi ove vrste. Jedan od osnovnih razloga koji je dšao u prilog da se ne postavi na starej lokaciji je sadržaj prostora. Svima je poznato da se govorи o planiranju koje je trebalo da preživi određene izmjene, a jedan od tih je i veličina zgrade od 150 ili 200 hiljada stanovnika menja potrebe kapaciteta ove škole da ne primjenimo normative iz kojih dobivamo kapacitete srednjih škola i koji % otpada na gimnaziju. Prema dosadašnjim sagledavanjima preizlazi da ćemo u ~~prvih~~ skoroj budućnosti imati 2 - 3 takve institucije ,škole II.stepena za omladinu od 14 - 18 godina ,institucija koja u konačnoj liniji ima rejonski karakter. Pošto se dosadašnja škola postavlja u najužem centru grada a koji je ~~zadnjih~~ ^{priličnim} dijelom uništen ,stvarajuće se mogućnosti da se dimenzija oformi s novom dimenzijom i omogući izgradnja pojačanog kapaciteta, obzirom da će budući grad imati veći broj stanovništva ,veći trgovачki i ugostiteljski kapacitet i t.d. ,postojanje

ovakve škole u najužem centru, po ocjeni urbanističkog, bilo bi pogrešno. Razmatrani su elementi, obeležja, tradicija i niz tih elemenata koji su ukazivali što je bila gimnazija s urbanističkog stanovišta. Ako želimo da po funkciji omogućimo razvoj grada kakav sagledavamo, onda je dužnost i izlagača i foruma da shvati u pravoj mjeri da li ćemo učiniti veće ili manje greške. Ja ne bi navodio niz stvari. U užem centru grada mi ne možemo na brzinu dati odgovore, već da omogućimo studijama i analizama da dobijemo parametre, sve putem konkursa, postigne-mo maksimalni razvoj grada u budućnosti. Predloženi prostor zadovoljava sa 2 ha površine. Što se tiče mogućnosti izgradnje postojeći i omogućuje izgradnju igrališta, prostora za treninge, a frekventna saobraćajnica do izgradnje ne ugređava korištenje površine. Nova saobraćajnica produžetak Bulevara je kao frekven-tna saobraćajnica.

VOJIN MITROV

Problem lokacije Gimnazije razmatran je na Savjetu za urbanizam i Savjetu za obrazovanje. Prije zauzimanja stava jedan i drugi Savjet vodili su računa o elementima o kojima je drug Vidaković govorio. Da se rješava na bazi Jugoslavenskog konkursa te područje dosadašnje lokacije Gimnazije, uključujući i područje Kastela. U ovoj situaciji kada je već porušeno, poštujуći i tradiciju i sve druge elemente, manja je greška locirati na području koje se predviđa nego na starom mjestu. Kada se bude rješavalo pitanje na čitavom području, pa ako bude prostora i za neku drugu gimnaziju neka ona dode. Ne treba vezivati ovo kaš uslov, ali ako bude opravданo nije nikakva oportuniranje Savjeta, jer oni su prihvatili samo kao mogućnost i to na bazi jednog kvalitetnog rada. Što se tiče ove lokacije to je funkci-onalna da ima sve što je potrebno gimnaziji (za fiskulturu, itd.)

Što se tiče saobraćaja ,ako gledamo današnjeg ~~maximální~~ aspekta možda je nepravilno,edsada saobraćaj će se odvijati drugim tečnjima i po svemu što se zna saobraćaj će ići drugim putem. Ako je riječ o Kastelu ,naša je želja da on unese nove elemente u život ovog grada.

ČAMIL IBRAHIMBEGOVIĆ

Mogu da kažem da je Savjet za obrazovanje sa Savjetom za urbanizam vodio 4 sata diskusiju i nakon svestrane diskusije razmatrane su dvije lokacije.Vodilo se računa o svim elementima,o tradiciji i o emocijama,međutim, obzirom na funkcionalnost škola kakva treba da se gradi , s obzirom na broj učenika i da ovaj prostor će imati 2 ha zemljine površine i da će imati sve mogućnosti koje škola treba,Savjet je jednoglasno prihvatio predlog da se gimnazija gradi na predloženoj lokaciji , s tim da se prilikom gradnje gimnazije produži Bulevar Revolucije do tranzita.Prije početka nastave da se teren u potpunosti očisti i da se premosti Crkvena.

MILORAD POPOVIĆ

Neću ulaziti da li treba da bude lokacija gdje je bila Medicinska škola , te je svejedno.Ja ću skrenuti na jednu stvar pozornost, a to je da ne možemo jednim obrazloženjem ~~maximální~~ dešifrirati a ako nam pokaže nove rješenje da se locira.Te su gluposti.Ako bilo koja srednja škola ne može da pristane na mjestu gdje je bila gimnazija,ne treba.Ako će ta nova gimnazija da se stvari ,neka je odmah tame stave. Ako se locira Gimnazija gdje je bila Medicinska škola oke ~~300~~ m dužnih da je lociramo a slijedeću gimnaziju da lociramo s desne strane Vrbasa.Ako pravimo 2 gimnazije moramo voditi računa.Nisam protiv tega da se gradi gdje je bila Medicinska škola

ali nemojmo obećavati ništa. Prema tome ako postoji razlozi da ne možemo gimnaziju graditi na starom mjestu onda tamo ne može biti ni do slijedećeg zemljotresa. Ja sam za čiste račune.

MOMIR KAPOR

Ja sam bio taj koji sam predlagao diskusiju protiv gimnazije s dotadašnjeg mesta, ali razlozi koji su izneseni uopšte ne stoje. Treba stručno obraditi i reći iz arhitektonskog rauloga ne može doći zgrada kakva se može napraviti za 6 mjeseci montažna a može da dođe zgrada koja može da odgovara sklopu Kastela i s takve strane kad bi se to obrazložile, ali to što se tiče zraka i sunca to nema nikakve veze. Što se tiče pozicije to ja isto tako znam iako nisam stručnjak još i više, ali dajte vi meni obrazložite s stručnim razlozima, da tu stranu više obradite. Ja sam za lokaciju koju predlažete a vi obradite da ne može doći objekat na stare mjesto.

VOJIN MITROV

Ja sam naglasio da ne oportuniramo iograditi sam se ako bude takva sadržina, to je pitanje jedne studije a ne mog stava. Stav je bio i jednog i drugog Savjeta da se prihvati ova nova lokacija, e nikakvoj obavezi gimnazije nije bilo govor, već o pitanju sadržaja zbog frekvencije i stvaranju nove sadržine da grad može da dobije dio svoje nove fizionomije.

Na tom mjestu ništa se ne predviđa, to je stvar konkursa.

DIMITRIJEVIĆ

Ne može se prihvati argumenti koje su podnijeli drugovi urbanisti. Predmet naše rasprave je lokacija Gimnazije (čita)

FAIL IVICA

Mene interesira na tem području što se predviđa da će se građiti i kakve su indicije tog područja ,jer sam sigurne ubeden da drugevi znaju konture našeg grada,pa verovatno znaju i svega područja.

Zamolio bih da se iskoristi pravo posebnog glasanja da se glasa po prezivniku.

ŽIVKO BABIĆ

Jučer je na zajedničkoj sjednici Savjeta za urbanizam i Savjeta za prosvjetu i kulturu bila je i drugarica Smilja, direktor Gimnazije i postignuto je zajedničko stanovištvo. Mi smo desada dali nekoliko stalnih lokacija, a ovo je objekat koji je dat kao posljednji od stalnih ~~nekoliko~~ lokacija .

U radu su lokacija Više pedagoške škole (čita)

O ovom bi trebali zaključiti pojedinačna zaključivanja prije nego se izvrši novelacija urbanističkog programa.Zato mi još na ovoj sjednici ako smatramo da nije zrelo pitanje da se rješava da se ostavi za slijedeću sjednicu a ne da se opredelujemo i da glasamo po prezivniku kao što je rekao drug Fail.

Za mene je dosta krupna indicija da imamo područje od Kastela i da moramo voditi računa o tome što su urbanisti naveli.

Bez obzira koliko nam bilo drago to područje i bez obzira koliko nas veže za uspomene moramo biti realni i gledati u budućnost.Znamo da saobraćaj neće ići kako ide danas,s izgradnjom nove ceste, menjat će se i saobraćajnice.

Taj kompleks od Kastela treba da se prouči i na konkursu će se vidjeti najsrećnije rješenje tog dijela grada.

Treba formirati objekte koji služe interesima cijelog grada u vršenju svih funkcija koje su otvorene prema potrebama svih uzrasta.Moramo poštivati ove argumente ,gdje je i prostor

koji treba detaljno ispitati i na bazi konkursa i svih analiza. To ne bi trebalo zanemariti.

GAZIĆ DEDO

Erlo je važne kako se daje obrazloženje. Ovdje sam dešao baš radi toga, jer 2 dana sam pod temperaturem kad sam čuo obrazloženje zbog kojeg se ne može locirati gimnazija na starom mjestu. Pitao sam jednog druga iz Urbanističkog zavoda što je sa lokacijom Gimnazije, a on mi je rekao da ide na mjesto Medicinske škole. To je pitanje koje se ne može prelomit s bilo kakvim obrazloženjem.

Iznenadio me je odgovor druga iz Urbanističkog kad mi je rekao to sasvim sigurno kao da je već rješeno. Kad sam mu kazao kako je to moguće kad još nisu svi kazali svoje mišljenje. Ja sam građanin Banjaluke i hoću da kažem svoje mišljenje, veliki broj građana je zainteresiran za to. Kad sam ga upitao što se namjerava na tom mjestu graditi on mi je rekao da će biti hotel C kategorije i Per o njegov servis. Mene je jedino mogao ubediti u ispravnost nove lokacije da je dato stručno obrazloženje kako je već kazao drug Memir. Ako je to montažni objekat onda mu tu nije mjesto. Ali ako bi se gradi gimnazija kakvu smo imali i da radimo tako kao da gimnazija nije ni srušena. Taj teren je stvoren za to i ako gledali gdje bi djeci bilo bolje i sa zdravstvenog stanovište boljeg mesta nema. Pošto preko mesta gradimo internat u kojem će stanovati i đaci gimnazije mislim da bi i taj momenat trebalo uzeti u obzir. Neka se čuje svačije mišljenje pa neka se donese odluka. Ja sam 20 godina bio u blizini škole i bilo je i slomljenih prezora iako bi ike trebao da bude protiv da se gradi na tom mjestu onda bi trebao to biti ja i kazati da već jednom počinjem od te djece. Ipak čovjek

mora dobro da razmisli prije nego ~~što~~ Što će da se odluci za ovu lokaciju.

ŽIVKO BABIĆ

Ništa još nije definitivno rješeno u vezi lokacije. Prešli put je skinute s dnevnog reda.

Ponevno je razmatrano pitanje lokacije na oba savjeta i oni su se složili sa ovom lokacijom.

DURĐEVIĆ DRAGOMIR

Zaštote su teško podjeljena mišljenja. U prilog ide omladini da se ta gimnazija izgradi na mjestu Medicinske škole. Biće sam očevidec kad djeca idu iz škole i svračaju u kafanu i u hotel i vide što ne bi trebali da vide. Predložena lokacija daleko bolje odgovara biće daleko od svega toga, biće više prostora i ambijent će biti drugačiji.

MILORAD POPOVIĆ

Onaj tko predlaže da ide Gimnazija s današnjeg mesta neka iznese razloge.

VIDAKOVIĆ

Nosič predloga je prošireni urbanistički kolegijum. Izgleda da bi trebalo u detalje obrazlagati a to je teško. Postoje određeni regulari u urbanističkom planu, koji kažu da ovakvi školi nije mjesto u najužem centru grada. Mi gledamo u perspektive odbacujući pokušavanje da udovoljimo sadašnjim kapacitetima. Kad sagledamo budućnost onda nam je to gledanje drugačije nego gledajući s današnjeg aspekta. Osnovni uslov je da moramo osloboditi prostor u koji treba postaviti niz objekata društvene komercijalnih. Shvatite da treba osigurati prostor za niz institucija koje će se morati graditi.

Ne radi se o ličnim interesima već na osnovu normativa do regulara kojeg se držimo u planiranju.

ŽIVKO BABIĆ

Dajete ovom slučaju ozbiljnu atmosferu. Nosič ovog predloga je Urbanistički zavod s proširenim urbanističkim kolegijem. Ovaj prijedlog je prihvaćen na ova Savjeta.

Trebalo bi da se sačuva jedinstvo i poštovanje svih nas.

Ja sam predsjedavao na sjednicama. Izjasnio sam se u posljednjoj diskusiji. Moramo to izgraditi ove godine, mislim da smo čitav sastanak koji je bio da su razgovori obavljeni demokratički. Nemojmo napraviti sumnju. Jedni su za a jedni protiv.

Bilo bi poželjno da se možda ne odlučimo kod preglasavanja, to je jedno pitanje iz rada složenih pitanja koje treba raditi. Ako se smatra da nije dobro, da se odbije i da se ne ljuti za te nitke, a ako se usvoji da se obezbiedi tolerantnost.

SVETO ĐORĐEVIĆ

Nisam mislio da diskutujem, ja sam najstariji edbornik, ali ova riječ koja kaže da je to jedinstveno ponukali su me da kažem, da mislim da nećemo biti jedinstveni, ako bi te htjeli da sačuvamo onda bi trebali ovu stvar na širej osnovi razmatrati pa izaći da budemo jasni. Iz mene srce goveri, ne mogu se odlučiti da se rastavim s gimnazijom kroz koju su prošle tolike generacije. Teško se odlučiti da se menja mjeste. Mi obnavljamo Banja Luku, mi smo svi ranjeni, nemojmo praviti one što će još više raniti. Zato ja sam mišljenja, a cijenim čitav rad i molim i Savjete i tebe Žika, da budemo oprezni, jer ova odluka izazvat će mnogo komentara u gradu, vjerujte. Predlažem da bi bilo dobro da se ponovno razmotri. Isto tako sam i ja čuo što je rekao drug Dede. Došlo je iz ustanove koja hoće da stvari

nakaradno .Ovo objašnjenje odnosno obrazloženje što je iznio drug Vidaković nije doveljno i ne bi mogao od srca za njega glasati.

Zato smatram da bi trebalo da se ova lekacija Gimnazije odloži jer neće biti jedinstveno mišljenje.

VUKOJEVIĆ SLAVKO

Drugovi i drugarice mi smo zaista na sjednici Savjeta sjedili 4 sata.Diskusija je bila stručna i kvalifikovanija.Ako polazimo od emocija onda urbanisti ne treba ništa ni da rade.Mnogo što odumire i vreme nesi svoje.Mene kao presvjetnog radnika interesira da li mi novom zgradom obezbijedimo našim generacijama da one funkcionalno izgrše svoju funkciju u svakom pogledu.Činjenica je da je na mjestu gdje je Medicinska škola prostor doveljno velik da se može obezbijediti školi potreban prostor.Tamo je bio zbir škola koje nemaju ničeg organski povezanog jednog sa drugim.To što se sticajem okolnosti našlo nekoliko škola na tom mjestu to nije doveljan razlog.

Ja mogu da podržim stav koji je donjet na sjednici Savjeta .Teško se oslobodimo od tog emotivnog osjećaja.Naša djeца ići će u gimnaziju bilo gdje ,zašto baš mora da ide gdje ~~sme~~ mi išli .Ja sam da se onaj teren očisti i da bude sve one kako je predloženo kad počne školska godina.Ako nije tako onda nisam za to.

ANUŠIĆ JOSIP

Prvo želim da naglasim svim urbanistima koji dolaze s ovim predlozima esperavam prave da uslovjavaju što nam predlažu. Drugo nije mi krive što ta škola neće biti na svem starem mjestu , već to što je bilo rečeno na prešlej sjednici da se

izade sa obe lokacije i da se vidi koliko koja bi koštala i da se onda razmotre i drugi uslovi i tek onda da se odlučimo za lokaciju Gimnazije. A ovo što nam je drug Vidaković iznio te mi nije dvojno.

Treće je što nemamo na sreću da nam je grad Sarajevo dalo tu školu u znak solidarnosti a mi ne možemo da se solidarišemo.

SENIJA TABAKOVIĆ

Pošto smo dva puta već diskutovali da li da ostanemo na staroj lokaciji ili da idemo na novu lokaciju koju predlažu urbanisti, smatram da ovo pitanje je pitanje koje je vezano za sve građane Banjaluke i da svi teška srca bi mogli da pristanu da se menja lokacija bivše gimnazije.

Ja smatram da je najbolje da se prihvati predlog druga Đorđevića i da se ide na zborove birača.

DIMITRIJEVIĆ MILENKO

Da li ova lokacija Gimnazije koštati više od predviđenog ?

ŽIVKO BABIĆ

Radi se na tome, još se ne zna koliko će koštati zatvaranje Crkvene.

TOMIĆ DUŠAN

Prije svega poštujmo sebe, svoju ličnost i Savjete. Na novelacijski urbanističkog plana radi Urbanistički zavod i na ovaj plan prenio je svu stručnu stranu i sposobnost. Mi smo dali puno povjerenje Urbanističkom, a danas kad ljudi iznose svoje koncepcije, danas smo svi na određeni način stručni da ocjenimo njihov rad.

Ovaj način jasno se izražava protiv stručnosti. Ne smijemo se osvrtati na sveje emetivne osjećaje, moramo voditi računa o budućnosti, jer mi našim ponašanjem i shvatanjem možemo osakatiti grad za budućnost.

Da li ćemo tako diskutovati kada se bude radilo o radnim organizacijama, objektima koji treba da pomognu da se izade iz evakve situacije.

Molio bih da se poštuju odluke Savjeta.

BORĐEVIĆ SVETO

Moram da govorim zato što se pogrešno shvatila moja diskusija. Ja cijenim ljude koji su radili na tom projektu, ali ja govorim o nem raspoloženju i veliki broj građana iste tako misli. Pogotovo sada kad su se dale mogućnosti da će se možda ukazati potreba da će se možda na tom mjestu ukazati potreba za takvom gimnazijom. Bile bi pametne da se to još vidi.

FAIL IVICA

Danas smo slušali kako smo sredstva potrošili i sad čekamo odluku Skupštine da bi počeli sa gradnjom. Da li ima toliko sredstava da se može graditi na ovom mjestu. Potrebno je prvo da se vidi ima li materijalna baza za ovo. Mi kad smo ovu lokaciju odložili za ovu sjednicu rekli smo da nam se prikažu oba dvije lokacije i da vidimo koliko će to iznositi, pa da vidimo prednost jedne i prednost druge.

ZENIĆ DOBIVOJE

Slažem se s predlogom drugova urbanista.

Predsjedavajući Živko Babić stavlja na glasanje dva prijedloga:

1.Da se odloži za narednu sjednicu prijedlog odbrenja lokacije za izgradnju gimnazije.Ovaj prijedlog je dao Đorđević Svetozar i Tabaković Senija.

Za taj prijedlog glasalo je 22 odbornika.

2.Da se odbri lokacije gimnazije prijedlog Savjeta za urbanizam i Urbanističkog zavoda.Ovaj prijedlog usvojen je većinom glasova sa 56 za,18 protiv i jednim uzdržanim glasom.

ŽIVKO BABIĆ

Da li netko predlaže da se izvrši prezivnica odbornika.

FAIL IVICA predlaže da se izvrši preziv odbornika.

Prijedlog se stavlja na glasanje ali nije usvojen

Nema prigovora preveden procedure glasanja na zaključak odbrenju stalne lokacije za izgradnju gimnazije.Poštovanje prigovora nije bilo prelazimo na slijedeću tačku dnevnog reda.

Ad / 5

PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU FONDA ZA FIZIČKU KULTURU

Izvjestilac: Kojić Vladan (čita, prilaže se zapisniku)

JAVOR TOMISLAV

Predlažem da se u članu 5 stav 2 jasnije formuliše,

2.da se u članu 8 stav 2 brišu riječi "Savjet za fizičku kulturu",

3. da se u članu 13 briše stav 2

4.da se u članu 15 brišu riječi "Savjet za fizičku kulturu "

5.da se u članu 18 briše riječi "po prethodno pribavljenom mišljenju Savjeta za fizičku kulturu".

6.da član 25 glasi:"Statut Fonda potvrđuje Skupština opštine".

Prijedlog Odluke sa izmjenama koje je predložio Javor Tomislav stavlja se na glasanje i jednoglasno se usvaja.

Ad /6

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA FIZIČKU KULTURU.

Prijedlog se jednoglasno usvaja.

Ad /7

PRIJEDLOG RJEŠENJA:

a) • imenovanju dva sanitarna inspektora,

Prijedlog se jednoglasno usvaja.

b) • postavljenju tržišnog inspektora.

Prijedlog se jednoglasno usvaja.

c) • postavljenju dva građevinska inspektora.

Prijedlog se jednoglasno usvaja.

Ad /8

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU PREDSTAVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE U SKUPŠTINI OSNOVNE ZAJEDNICE OBRAZOVANJA.

Prijedlog se jednoglasno usvaja.

Ad /9

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE U SKUPŠTINU OSNOVNE ZAJEDNICE OBRAZOVANJA.

Prijedlog se jednoglasno usvaja.

Ad /10

PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU STALNE MJESEČNE NAGRADA

a) Predsjednika Skupštine opštine

b) po ~~potp~~sjednika Skupštine opštine

PUJIĆ VITOMIR

Činjenica je, da su lični dohotci u privredi i van privrede porasli u posljednje vrijeme i da bi trebalo zato povećati lične dohotke predsjednika i podpredsjednika Skupštine opštine .Predlog kadrovske komisije Skupštine opštine je da se predsjedniku Skupštine opštine odredi lični dohotak od 370.000.- a podpredsjednicima od 325.000.dinara .Isplata da teče od 1.januara 1970.godine.

Prijedlog stavlja se na glasanje i jednoglasno se usvaja.

Ad/11

RAZMATRANJE NACRTA BUDŽETA OPŠTINE BANJALUKA ZA 1970.GODINU.

Izvjestilac: Ismet Eškić.

Predsjedavajući otvara diskusiju po svoj tački dnevnog reda.

FAIL IVICA

Ja prihvatom da ide na diskusiju zberova birača ,ali prije htio bih da kažem počev od prve strane.Mislim da su prihodi mali da bi mogli sve potrebe grada obuhvatiti.Danas cijeli dan vršimo predavanje o kadrovima a već u samom obrazloženju nemamo sredstava,kakve ćemo tek kadrove moći dobiti i da li ćemo moći zadržati i kadrove koji su tu.Kroz ovakva sredstva nećemo imati ni struju ni izgradene ulici ni grejanje i t.d. a predviđamo 2 ili 3 ulica.Sada nam je uništio zemljotres i umjesto da predviđamo veću stavku mi predviđamo manju stavku nego što je bila prije.Pitanje komunalije je jedno od najvećih problema i trebalo bi iznaći dodatna sredstva za rješenje tog pitanja.

ŽIVKO BABIĆ Ja mislim da ne trebamo sada da stanemo,imali

smo sjednicu koordinacionog tijela i u načelu ga prihvatili da se još preizpitaju stavke s primjedbama koje imamo. Predlažem da se ovim materijalom idemo na zborove birača i onda opet na koordinacione tijelo i na Skupštinu opštine i da se provede diskusija ukoliko se može u današnjim uslovi- ma. Molim bih drugove da pogledaju iz fonda poljoprivrede gdje imaju dva fonda prihode i budžet daje svoju dotaciju ta dotacija je u ukupnom dobitku koji poljoprivredni proizvođač plaća. Taj iznos je oko 65 miliona starih dinara, taj iznos će se naći u fondovima za poljoprivrodu. Ako se osjeti da postoji druge akutne potrebe mi ćemo razmisliti potrebu i pribaviti.

Prijedlog da se ovom nacrtu provede širja diskusija na zborovima birača i Koordinacionom tijelu, stavlja se na glasanje i jednoglasno se usvaja.

Sabljić Bođive je, sekretar Komisije za mjesene zajednice i zborove birača, čita raspored održavanja zborova birača i zaduženja pojedinih edbornoika.

MALEŠEVIĆ LAZAR

Traži da na zbor birača dođu Bartel Ing. Vladimir i Čurčija Ranko.

ŽIVKO BABIĆ

Kad tebe Lazare je već određeno da dođu Đankić Fikret, Tadić Sime, Rakić Čire i Granić Josip.

Sjednica završena u 13 časova i 15 minuta.

ZAPISNIČAR,

Anita Ćuković

PREDSJEDAVAJUĆI,

Živko Babić